



Crna Gora  
Glavni grad-Podgorica

Adresa: Ul. Vasa Raičkovića bb  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: 020/ 237 - 861  
fax: 020/237-511  
e-mail: [pgkompolicija@t-com.me](mailto:pgkompolicija@t-com.me)

**VODIČ  
ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU  
KOMUNALNE POLICIJE  
GLAVNOG GRADA-PODGORICA**

Podgorica, januar 2023. godine

Na osnovu člana 11 i 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list Crne Gore", broj: 44/12 i 30/17 ), Komunalna policija Glavnog grada- Podgorica, dana 25. januar 2021. godine, d o n o s i

**VODIČ  
ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU  
KOMUNALNE POLICIJE  
GLAVNOG GRADA-PODGORICA**

**I OSNOVNI PODACI O KOMUNALNOJ POLICIJI GLAVNOG GRADA-  
PODGORICA**

Adresa : Glavni grad - Podgorica, ul.Vasa Raičkovića bb, Podgorica

tel: 020/237-511, 237-861, 067/ 002-005

E mail: [pgkompolicija@t-com.me](mailto:pgkompolicija@t-com.me)

**II UVOD**

Ovim Vodičem se daje pregled informacija u posjedu Komunalne policije Glavnog grada-Podgorica podaci o proceduri ostvarivanja pristupa informacijama, imena lica ovlašćenih za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama i drugi podaci od značaja za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

**III VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU KOMUNALNE POLICIJE**

**1. Javne evidencije**

- Arhivska struktura –djelovodnik (inicijative , zahtjevi, ovjera i dr.podnesci);
- Baza podataka zaposlenih u Službi;

**2. Normativni akti**

- Zakoni;
- Podzakonski akti ( Uredbe, Odluke, pravilnici ...);
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u službi Komunalne policije kao i izmjene i dopune istog;

**3. Izvještaji, informacije, programi rada i drugi opšti akti**

- Dnevni izvještaj o radu Komunalne policije;
- Informacije o preduzetim mjerama komunalnih policajaca u postupku sprovođenja komunalnih nadzora;
- Program rada Komunalne policije;
- Godišnji izvještaji o radu Komunalne policije;
- drugi materijali koje razmatra Komunalna policija Glavnog grada-Podgorica.

#### **4. Pojedinačni akti**

- Akti vezani za postupak iz nadležnosti Komunalne policije: prekršajni nalozi, zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka iz oblasti održavanja komunalnog reda / prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, auto-taksi i vanrednog prevoza, parkiranja na javnim parkiralištima; postavljanja montažnih objekata privremenog karaktera; javne čistoće; zaštite od prekoračenja dozvoljenog nivoa buke u životnoj sredini... /

#### **5. Finansije**

- dokumenta o planiranim i utrošenim sredstvima po namjenama koja padaju na teret službe Komunalne policije;

### **IV PROCEDURA OSTVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJA**

#### **1. Pokretanje postupka**

- postupak se pokreće pisanim zahtjevom, neposredno, putem pošte, ili elektronskim putem;

- na zahtjev se ne plaća administrativna taksa;

- zahtjev treba da sadrži: osnovne podatke o traženoj informaciji, način na koji se želi ostvariti pristup informaciji;

- podatke o podnosiocu zahtjeva ( ime i prezime, prebivalište ili boravište, naziv firme ili sjedište), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika

- zahtjev se može podnijeti na pisanom obrascu ili u slobodnoj formi.

#### **2. Način podnošenja zahtjeva**

- neposredno u arhivi Komunalne policije Glavnog grada-Podgorica;

- putem pošte na adresu, Komunalna policija Glavni grad Podgorica, ul.Vasa Raičkovića bb, 81000 Podgorica;

- na e-mail [pgkompolicija@t-com.me](mailto:pgkompolicija@t-com.me)

#### **6. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji**

Pristup informaciji može se ostvariti:

- neposrednim uvidom u informaciju ili javnu evidenciju u prostorijama Komunalne policije

- prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama službe Komunalne policije

- prepisivanjem, fotokopiranjem od strane Komunalne policije i dostavljanjem prepisa, fotokopija, neposredno, putem pošte;

#### **4. Rješavanje po zahtjevu i pravna zaštita**

- Po zahtjevu za pristup informaciji rješava se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva osim u slučaju zaštite života i slobode lica, kad se po zahtjevu rješava u roku od 48 sati;

- Ako se traži pristup izuzetno obimnoj informaciji ili informaciji koja sadrži podatak koji je označen stepenom tajnosti ili pronalazačenja tražene informacije zahtjeva pretraživanje većeg broja informacija, što bi u roku koji je propisan otežalo rad Komunalne policije, rok za donošenje i dostavljanje rješenja po zahtjevu za redovan

pristup informaciji može se produžiti za osam dana, uz obavezu Komunalne policije da u roku od pet dana od ponošenja zahtjeva, u pisanoj formi, obavijesti podnosioca zahtjeva o produženju roka za rješavanje po zahtjevu.

- Protiv akta Komunalne policije Glavnog grada-Podgorica o zahtjevu za pristup informaciji podnosilac zahtjeva i drugo zainteresovano lice može izjaviti žalbu Agenciji, preko organa vlasti koji je o zahtjevu rješavao u prvom stepenu.

- Komunalna policija Glavnog grada-Podgorica će izvršiti rješenje kojim se dozvoljava pristup informaciji u roku od tri radna dana od dana dostavljanja rješenja podnosiocu zahtjeva, odnosno u roku od pet dana od dana kada je podnosilac zahtjeva dostavio dokaz o uplati troškova postupka, ako su oni rješenjem određeni.

## 5. Troškovi postupka

- troškove postupka snosi lice koje traži pristup informaciji, po utvrđenom troškovniku –Uredbi o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama (»Sl.list Crne Gore«, br 66/16);
- troškovi postupka odnose se samo na stvarne troškove u pogledu prepisivanja, fotokopiranja, prevođenja i dostavljanja traženih informacija;
- troškovi postupka plaćaju se prije izvršenja rješenja;
- invalidna lica i lica u stanju socijalne potrebe ne plaćaju troškove postupka;
- troškovi postupka plaćaju se u korist Budžeta Crne Gore, sa naznakom, svrha uplate-pristup informacijama u posjedu Komunalne policije Glavnog grada-Podgorica.
- 

## V OVLAŠĆENA I ODGOVORNA LICA ZA POSTUPANJE PO ZAHTJEVIMA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Za rješavanje po zahtjevima za pristup informacijama u posjedu Komunalne policije Komunalne policije ovlašćeni su:

- **Slađana Marković**, šefica odsjeka za vršenje komunalnog nadzora      Sektora za vršenje komunalnog nadzora i održavanje komunalnog reda;
- **Branislav Janjušević**, šef odsjeka za održavanje komunalnog reda      Sektora za vršenje komunalnog nadzora i održavanje komunalnog reda;
- **Blagojević Suzana**, samostalna savjetnica I za pravne poslove Sektora za normativno pravne, tehničko-analitičke i stručne poslove;
- **Nikola Bojanović**, šef odsjeka za materijalno-tehnička sredstva Sektora za vršenje komunalnog nadzora i održavanje komunalnog reda;
- **Nataša Pelević**, samostalna savjetnica I za pravne poslove Sektora za normativno pravne, tehničko-analitičke i stručne poslove;
- **Marija Fuštić - Krstović**, samostalna savjetnica III za pravne poslove Sektora za normativno pravne, tehničko-analitičke i stručne poslove.
- **Ivana Cerović**, viša savjetnica III za za normativno-pravne i stručno-izvršne poslove Sektora za normativno-pravne, tehničko-analitičke i stručne poslove.

Rješenja o pristupu informacijama u posjedu Komunalne policije donosi Načelnik.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, informacija u posjedu Komunalne policije Glavnog grada-Podgorica, je sastavni dio Vodiča.

## VI OBJAVLJIVANJE VODIČA

Ovaj Vodič je objavljen na oglasnoj tabli Komunalne policije Glavnog grada Podgorica, ul.Vasa Raičkovića bb u Podgorici, kao i na web sajtu Glavnog grada – Podgorica [www.podgorica.me](http://www.podgorica.me) – Komunalna policija Glavnog grada –Podgorica.

Broj: D 16-019/23-314  
Podgorica, 24. januar 2023. godine

**NAČELNIK,**  
**Miloš Novović, dipl.pravnik**

